

0. SCIAMACHY Daily Report for level 0 products

[0.1 General Info](#)

[0.2 Product Quality Indicators](#)

[0.3 State monitoring](#)

[0.4 ADF monitoring](#)

0.1 General Info

This report contains a daily analysis on parameters extracted from SCIAMACHY level 0 data (The SCI_NL__0P product).

0.1.1 Report summary

The table below shows general characteristics of the data that are included into this report.

Item	Value
Report version	v1.3 20060731
Time of report generation	06MAR2009 04:50:45
Data source version	KSPT_L0/4303-N
Processing scope for products	02MAR2009 00:00:00 to 03MAR2009 00:00:00
Start time of first product within scope	01MAR2009 23:59:49
Stop time of last product within scope	03MAR2009 01:08:39
Total number of level 0 products	17
Number of level 0 products with errors	1


0.1.2 Summary per product

The following table shows a summary for each product used in this report.


#	Product name	Start time	Stop time	Prod err	ISP err sign	ISP miss sign	ISP disc sign	rs sign
0	SCI_NL__OPNPDE20090301_235949_000055942076_00488_36614_8593.N1	01MAR2009 23:59:49	02MAR2009 01:33:03	0	0	0	0	0
1	SCI_NL__OPNPDE20090302_014025_000046042076_00489_36615_8594.N1	02MAR2009 01:40:25	02MAR2009 02:57:08	0	0	0	0	0
2	SCI_NL__OPNPDE20090302_025708_000057182076_00490_36616_8595.N1	02MAR2009 02:57:08	02MAR2009 04:32:26	0	0	0	0	0
3	SCI_NL__OPNPDE20090302_043226_000061042076_00491_36617_8596.N1	02MAR2009 04:32:26	02MAR2009 06:14:11	0	0	0	0	0
4	SCI_NL__OPNPDK20090302_061315_000041002076_00492_36618_0856.N1	02MAR2009 06:13:15	02MAR2009 07:21:35	0	0	0	0	0
5	SCI_NL__OPNPDK20090302_072027_000061732076_00493_36619_0857.N1	02MAR2009 07:20:27	02MAR2009 09:03:19	0	0	0	0	0
6	SCI_NL__OPNPDK20090302_090211_000060352076_00494_36620_0858.N1	02MAR2009 09:02:11	02MAR2009 10:42:46	0	0	0	0	0
7	SCI_NL__OPNPDK20090302_104042_000059802076_00495_36621_0859.N1	02MAR2009 10:40:42	02MAR2009 12:20:21	1	1	0	0	0
8	SCI_NL__OPNPDK20090302_121817_000062162076_00496_36622_0860.N1	02MAR2009 12:18:17	02MAR2009 14:01:52	0	0	0	0	0
9	SCI_NL__OPNPDK20090302_140044_000057992076_00497_36623_0861.N1	02MAR2009 14:00:44	02MAR2009 15:37:23	0	0	0	0	0
10	SCI_NL__OPNPDK20090302_153531_000060632076_00498_36624_0862.N1	02MAR2009 15:35:31	02MAR2009 17:16:34	0	0	0	0	0
11	SCI_NL__OPNPDK20090302_171554_000059112076_00499_36625_0863.N1	02MAR2009 17:15:54	02MAR2009 18:54:24	0	0	0	0	0
12	SCI_NL__OPNPDK20090302_185424_000060352076_00500_36626_0864.N1	02MAR2009 18:54:24	02MAR2009 20:35:00	0	0	0	0	0
13	SCI_NL__OPNPDE20090302_203500_000043492076_00501_36627_8597.N1	02MAR2009 20:35:00	02MAR2009 21:47:29	0	0	0	0	0
14	SCI_NL__OPNPDK20090302_214729_000015742076_00501_36627_0865.N1	02MAR2009 21:47:29	02MAR2009 22:13:43	0	0	0	0	0
15	SCI_NL__OPNPDE20090302_221151_000045732077_00001_36628_8598.N1	02MAR2009 22:11:51	02MAR2009 23:28:04	0	0	0	0	0
16	SCI_NL__OPNPDE20090302_232804_000060352077_00001_36628_8599.N1	02MAR2009 23:28:04	03MAR2009 01:08:39	0	0	0	0	0

0.2 Product Quality Indicators


This section shows information about product quality, currently temperatures.




sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20090302_0.PNG











sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20090302_1.PNG



sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20090302_2.PNG



sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20090302_3.PNG





0.3 State monitoring

The following section shows a comparison of modelled instrument state (as calculated by the DMOP planning files and using CTI tables to derive state) and the measured state variables from the L0 product (the SCINL0P_SCISOUPAC_state_id variable).

Total number of faults: **46332**

#	Actual time	Actual value	Planned time	Planned value
0	02MAR2009 00:00:33.500724	27	02MAR2009 00:00:33.500724	0
1	02MAR2009 00:00:34.500718	27	02MAR2009 00:00:34.500718	0
2	02MAR2009 00:00:35.438190	27	02MAR2009 00:00:35.438190	0
3	02MAR2009 00:00:36.188217	27	02MAR2009 00:00:36.188217	0
4	02MAR2009 00:00:37.125729	27	02MAR2009 00:00:37.125729	0
5	02MAR2009 00:00:37.875715	27	02MAR2009 00:00:37.875715	0
6	02MAR2009 00:00:38.500696	27	02MAR2009 00:00:38.500696	0
7	02MAR2009 00:00:38.813227	27	02MAR2009 00:00:38.813227	0
8	02MAR2009 00:00:39.563213	27	02MAR2009 00:00:39.563213	0
9	02MAR2009 00:00:40.500726	27	02MAR2009 00:00:40.500726	0
10	02MAR2009 00:00:41.250712	27	02MAR2009 00:00:41.250712	0
11	02MAR2009 00:00:42.188224	27	02MAR2009 00:00:42.188224	0
12	02MAR2009 00:00:42.938210	27	02MAR2009 00:00:42.938210	0
13	02MAR2009 00:00:43.500710	27	02MAR2009 00:00:43.500710	0
14	02MAR2009 00:02:45.680413	8	02MAR2009 00:02:45.680413	27
15	02MAR2009 00:02:46.805412	8	02MAR2009 00:02:46.805412	27
16	02MAR2009 00:02:47.805406	8	02MAR2009 00:02:47.805406	27
17	02MAR2009 00:02:48.805401	8	02MAR2009 00:02:48.805401	27
18	02MAR2009 00:02:49.805396	8	02MAR2009 00:02:49.805396	27
19	02MAR2009 00:02:50.680426	8	02MAR2009 00:02:50.680426	27




sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20090302_5.PNG

This section gives an analysis of the DMOP execution. The execution is monitored by assigning various activities to timeline sequences found in the DMOP file, and by checking where "NEW" datasets are available in SCI_NL__1P products.

The following plot gives an overview of planned activities and actual state ids in the Level 0 products. The planning is taken from the DMOP files, and interpreted using information from OSDF files.

Bar plot of planned DMOP activities and new calibration data for SCIAMACHY.
 Each row indicates an orbit. A light gray colour indicates the time span of 02MAR2009.
 A medium gray color indicates the time span of available SCI_NL_1P products for this day.
 The remaining colours indicate planned activities and/or special measurements.
 Planned activities are shown on the top half of each row, special measurements on the bottom half.



sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20090302_6.PNG


0.4 ADF monitoring

This section shows the (variation in) ADFs used for each of the products. It consists of:


- A table showing which ADFs were used for processing (red values indicate that multiple ADFs of the same type were used)
- Various time line plots, one for each ADF, which show when which ADF was used.

If multiple ADFs of a single type were used, these are marked **red** in the table.


Number	ADF
	CN0 (LEVEL_0_CONFIGURATION_FILE)
0	AUX_CN0_AXVPDS20020123_121901_20020101_000000_20200101_000000
	FPO (ORBIT_STATE_VECTOR_FILE)
1	AUX_FPO_AXVPDS20090227_010112_20090226_190408_20090308_203022
2	AUX_FPO_AXVPDS20090302_130112_20090301_190953_20090311_203607





sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20090302_7.PNG












sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20090302_8.PNG











Bar plot of planned DMOP activities and new calibration data for SCIAMACHY.
 Each row indicates an orbit. A light gray colour indicates the time span of 02MAR2009.
 A medium gray color indicates the time span of available SCI_NL_1P products for this day.
 The remaining colours indicate planned activities and/or special measurements.
 Planned activities are shown on the top half of each row, special measurements on the bottom half.

